# هێڵە گشتی‌یەکانی ڕێبازی ئێمە

هەروەک هاونیشتمانە بەڕێزەکان و دۆستانی گەلی کورد ئاگادارن دوای زیاتر لە دوو ساڵ قەیرانی تەشکیلاتی لە نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران داو پاش پتر لە چوارمانگ هەوڵ و تەقەلا بۆ گێڕانەوەی یەکپارچەیی بۆ ریزەکانی حیزب سەرەنجام بە پێچەوانەی ویستی خۆمان ملمان بۆ لەتبوونی حیزبی خۆشەویست و جێ متمانەی خەڵکی کوردستان راکێشا.

هەر وەک لە بەیاننامەی راگەیاندنی ئەو رووداوە نادڵخوازەدا گوترا، کاری ئێمە دژایەتی لە گەڵ هاوسەنگەرانی پێشوومان نیە و ڕێگای خەباتگێڕانەمان بۆ وەدیهێنانی ئامانجەکانی گەلی کورد لە کوردستانی ئێران دا درێژە دەدەین و خەباتی ئێمەرووی تەنیا لە زەوتکەرانی ماف و ئازادی‌یەکانی خەڵکی کوردستانە. لەو پێوەندی‌یەدا بە پێویست دەزانین بەشێک لە هێڵە گشتی‌یەکانی ڕێبازی سیاسی و بنەما تەشکیلاتیتیەکانی خۆمان بخەینە بەرچاوی ئەندامان و لایەنگرانی حیزب و کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و هەموو دۆستانی گەلی کورد. گومان لەوەدا نیە کە لە هێڵە بنەڕەتییەکان دا ئێمە پەیڕەوی لەو بنەما تەشکیلاتی و سیاسییانە دەکەین کە حیزبی دێموکراتی کوردستانیان لە سەر دامەزراوە و بە دەستی ڕێبەرانی بە توانای وەک پێشەوا قازی محەممەدو دوکتور قاسملوو نەخشەیان بۆ کێشراوە. بەڵام هەروەک زۆر جاری دیکەش گوتوومانە حیزبی دێموکراتی کوردستان ئۆرگانیزمێکی زیندوویە کە دەبێ هەمیشە لە حاڵی گەشە کردن و ئاڵوگۆڕو پێشکەوتن دا بێ. پێویستە لە زۆر بواری سیاسی و دیپلۆماسی و تەشکیلاتی و هتددا ئاڵوگۆڕی پێویست پێک بێنین و حیزبەکەمان هەمیشە لە حاڵی گەشە کردن و نوێ بوونەوەدا رابگرین. کۆمەڵی کوردەواری و بە گشتی ئێران و رۆژهەڵاتی نێوەڕاست و جیهان گۆڕانی زۆر بنەڕەتییان تێدا بەدی هاتوەو حیزبی دێموکراتی کوردستان تەنیا بە پشت بەستن بە شانازی‌یەکانی رابردووی ناتوانێ وەڵامدەری بەرەی تازە پێگەیشتووی کۆمەڵی کوردەواری و پێداویستییەکانی هەل و مەرجی تازەی خەبات بێ. دەبێ ئەوەش زیاد بکەین کە پێکهێنانی ئاڵوگۆڕ لە ستراتیژی و تاکتیکی حیزب و بنەما فکری و تەشکیلاتییەکان دا بە هیچ جۆر بێوەفایی بەرامبەر بە ڕێبەرانی شەهیدو ترازان لە ڕێبازی پیرۆزیان، ڕێبازی خەبات بۆ وەدەستهێنانی ماف و ئازادییەکانی خەڵکی کوردستان نیە. چونکە ئەگەر ئەوانیش ئێستا زیندوو بان پێ بەپێی گۆڕانی هەلومەرج ئاڵوگۆڕیان لە هێڵە سیاسی و تەشکیلاتییەکان دا پێک دێنا. راستییەکەی ئەوەیە کە حیزبی دێموکرات لە زۆر بارەوە پێویستیی بە نوێبوونەوەو ئاڵوگۆڕی بنەڕەتی هەیە، لە قەوارەی تەشکیلاتیدا، لە پێوەندی‌یە تەشکیلاتییەکانی نێوان کادری ڕێبەری و ڕێکخراوەکانیدا، لە داڕشتنی بەرنامە و ئامانجە دوورو ستراتیژی‌یەکانیداو لە پێوەندی‌یە سیاسی و

دیپلۆماسییەکانی لەگەڵ دنیای دەرەوەی خۆیداو، لە زۆر روانگە و بۆچوونی خۆی بۆ دنیای دەوروبەریدا بەجێ و پێویستە بەخۆیدا بچێتەوە و ئاڵوگۆڕ پێک بێنێ. چونکە ئەگەر ئەو کارە نەکا هیچ دوور نیە ئۆگران و لایەنگرانی کە تا ئێرەش زۆربەی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان پێک دێنن، لە دەوری لابچن و لە فکری دۆزینەوەی حیزبی دڵخوازی خۆیان دا بن. ئاڵوگۆڕپێکهێنان بە تایبەتی بۆ راکێشانی متمانەی بەرەی خوێندەوارو تازە پێگەیشتووی کۆمەڵ یەکجار پێویست و حەیاتییە. بەڵام شتێکی ئاشکرایە کە ئاڵوگۆڕی تەواوو هەموولاگر لە بوارە جۆراوجۆرەکان دا بە پێی پرەنسیپە حیزبی و تەشکیلاتییەکان تەنیا لە سەلاحیەتی کۆنگرەدایە. بەو پێیە ئەوەی دەکرێ لە ئێستاوە ئاڵوگۆڕی تێدا پێک بێنین تەنیا ئەو شتانەن کە لە چوارچێوەی ئەسڵەکانی بەرنامە و پێرەوی نێوخۆی حیزب دا دەگونجێن و لە ناتەبایی دانین. لە پێوەندی لەگەڵ ئاڵوگۆڕی گشتگیردا هەر ئەوندەمان پێ دەکرێ کە خۆمان بەرامبەر زەمینەسازکردن بۆ ئەو ئاڵوگۆڕانە لەکۆنگرە دا بە بەرعۆدە دابنێین و هەموو هەوڵەکانیشمان بۆ پێکهێنانی کۆنگرە لە زووترین دەرفەتی گونجاودا بخەینەگەڕ. بەو پێیە ئەوەی لەم دەفەرتەدا دەتوانین خۆمانی لە بەرامبەردا  بەبەرپرس بزانین لەم هێڵە گشتییانەدا خۆی دەنوێنێ:

## ئا: لە نێو ریزەکانی حیزب دائەم پرەنسیپانە بەڕێوە دەبرێن:

ئازادیی رادەربڕین لە کۆبوونەوە حیزبییەکاندا (چ کۆبوونەوەی ئۆرگان و چ کۆبوونەوەی بەربڵاوتر) و هەروەها لە بڵاوکراوەی نێوخۆیی حیزب دا بۆ هەموو ئەندامانی حیزب مسۆگەر دەکرێ. هەروەک لە بڕیارنامەی کۆنگرەی دوازدەدا هاتوە هەموو کەس هەقی هەیە لەسەر هەرکام لە روانگە و سیاسەتەکانی حیزب تەنانەت لە سەر دروشمە ستراتیژی و ئامانجە درێژخایەنەکان و لە سەر هەر کەس و ئورگانێک نەزەرێکی هەیە دەری ببڕێ، تەنیا بەو مەرجە کە دەرفەت بە بیروڕای بەرامبەر بداو لە بەکارهێنانی وشەو زاراوەی ئەوتۆ کە هەستی هاوڕێیان بریندار بکا یان بێ حورمەتی بە کەسێک بێ، خۆبپارێزێ. لە سەر ئورگانەکانی حیزبە هەر کەس ئەو ئازادیە بەرتەسک بکاتەوە یان پێشی پێ بگرێ، بخاتە ژێر لێپرسینەوە و سزای حیزبیی بۆ دیاری بکا. - ئەم حیزبە ئی هەمووانە و بە هەمووانەوە جوانە. کەوابوو دەبێ لە تەواوی تواناو لێوەشاوەیییەکان بێ لەبەرچاوگرتنی هیچ چەشنە جیاوازییەکی جینسی، تەمەنی، ناوچەیی، ئایینی و هی دیکە بە قازانجی بەرەوپێشبردنی کاروباری حیزبی کەڵک وەرگیرێ و دەرفەرتی وەک یەکی پێشکەوتن و چوونەسەر بۆ هەمووان بڕەخسێندرێ. - سەرەڕۆیی و تەکڕەوی لە حیزب دا جێگای نیە. دەبێ لە ئەقڵی بە کۆمەڵی

هەموو ئەندامانی ڕێبەری و هەموو ئەندامانی بە توانای حیزبی هەرکامیان بە پێی میکانیزمی گونجاوی خۆیان کەڵک وەرگیرێ. ـ سیاسەت و هەڵوێستەکاتەکانمان بنەمای روون و قائیمی تیئۆریکیان هەبێ. باوەرمان بە قەدرىزانست و قەڵەم هەیە و بۆ بەرەوژووربردنی پلەی خوێندەواریی تێکۆشەرانی حیزب یارمەتیدەر دەبین. ـ حیزبی دیموکرات دەبێ هەم بە سینگ ئاوەڵاییەوە گوێ بۆ رەخنە و گازندەکانی خەڵک شل بکاو هەم حازربێ بە چاوی رەخنەگرانەوە رابردووی خۆی بخوێنەتەوە و چاوی پێ دابخشێنێتەوە. هەر لەو پێوەندییەدا باوەڕمان بە گونجاندنی ئەدەبیاتی سیاسی و شێوەی ئاخاوتنمان لەگەڵ رۆحی سەردەم هەیە. ـ راستییەکی زەق و حاشا هەڵنەگر ئەوەیە کە نەخشی ژنان و بەشداریی ژنان لە بەڕێوەبەریی کاروباری حیزبی دا لە کۆنەوە تا ئێستا یەکجار کەم و ناتەواو بووە. بۆیە پێویستە هەر لە ئێستاوە میکانیزمێک دابنرێ و پیادە بکرێ کە بەشداریی ژنان لە رەدە جۆراوجۆرەکانی ڕێبەریدا مسۆگەر بکاو بەردەوامیش پەرەی پێ بدا. ـ بە مێعیارو میکانیزمە کۆنەکان لاوانی زاناو خوێندەوارو رووناکبیر بە زەحمەت دەتوانن خۆیان لە ئۆرگانەکانی رێبەرایەتیی حیزب دا ببیننەوە. کەوایە، دەبێ میکانیزمێک بدۆزرێتەوە کە لە ئەزموونی ئەندامە کۆنەکارەکان و لێوەشاویی ئەندامە لاوو خوێندەوارو شارەزاکان پێکەوەو لە پەنای یەک کەلک وەرگیرێ و ئەم دوو بەشە ببنە تەواوکەری یەکتر. ـ رێگا بۆ گەشەکردنی تواناو لێوەشاوەییەکان هەموار دەکرێ و دەرەتانی پێشکەوتن و داهێنان بە هەموو کەس دەدرێ و تەنانەت بە پێی توانا کۆمەگیشیان پێ دەکرێ. ـ رێکخراو لە تاکەکان پێک دێ. کەوایە هەموو تاکەکان دەبێ خاوەنی کەسایەتی و بیروبۆچوونی تایبەتی و ئازادیی دەربرینی نەزەراتی خۆیان بن و تەنیا ئەو کاتە پێش بە ئازادیی تاک دەگیرێ کە ئازادیی تاکێکی دیکە یان قازانجی گشتی و پرەنسیپە گشتییەکان پێشێل بکا. ـ هەوڵ دەدرێ هەموو تێکۆشەرانی حیزب کە بە هەر هۆیەک دوور کەوتوونەوەو، هەروەها کەسایەتییە کوردە سەربەخۆیەکان بە تایبەتی لە دنیای دەرەوە بۆ هاوکاری بانگهێشتن بکرێن و ئەوانەش کە ناتوانن یان نایانهەوێ لە چوارچێوەی رێکخراودا کار بکەن لە هالەیەکی گەورەترلە حیزبداو بۆ ئامانجێکی بەرینتر لە ئامانجی حیزبی رێک بخرێن.

### ب: هەڵوێست بەرامبەر بە کۆماری ئیسلامیی ئێران:

ڕێژیمی کۆماری ئیسلامیی ئێران ڕێژیمێکی دژی ئازادی و دوژمن بە ماف و ئازادییەکانی گەلی کوردو هەموو خەڵکی ئێرانە و خەباتمان بۆ لەسەرکار لابردنی و، هێنانە سەرکاری ڕێژیمێکی گەلی و دێموکرات و دامەزراندنی سیستمێکی فیدراڵی لە ئێران دا درێژە دەدەین. ـ سیاسەتی خۆچەکدارکردنی ڕێژیم و بە تایبەتی هەوڵەکانی بۆ دەستڕاگەیشتن بە چەکی ئەتۆمی کە خەریکە گەلانی ئێران لەگەڵ گەمارۆی نێونەتەوەیی و گیروگرفتی زیاتری ئابووری و سیاسی

بەرەورووو بکا بە توندی مەحکووم دەکەین. ـ تیرۆریزم و تیرۆریست پەروەری کە بۆتە ناسنامەی کۆماری ئیسلامی بە سیاسەتێکی دژی گەلی و دژی ئینسانی دەزانین. ـ دوژمنایەتیی رەوتی ئاشتیی جیهانی و دەستێوەردانی کاروباری وڵاتان لە لایەن رێژیمەوە بە تەواوی مەحکووم دەکەین. ـ خەباتی ئاشتیخوازانە بۆ گۆڕینی رێژیم و دابینکردنی ماف و ئازادییەکانی خەڵکی کوردستان بە باشترین شێوەی خەبات دەزانین، بەڵام کەڵکوەرگرتن لە هیچ شێوەیەکی خەبات کە بە پێی هەلومەرجی تێکۆشان بە پێویست دابنرێ، رەت ناکەینەوە.

ج: روانینمان بۆ مەسەلەی کوردو هەڵوێستمان بەرامبەر بە هێزە کوردستانییەکان:

هەموو حیزب و رێکخراوە ناسراوو سەربەخۆیەکانی کوردستانی ئێران بە دۆست و هاوخەباتی خۆمان دەزانین و هەوڵەکانمان بۆ زیاتر لێک نزیک بوونەوەیان تا گەیشتن بە پلاتفۆرمێکی هاوبەش بەکار دێنین. پێکهێنانی هاوپەیمانەتییەکی کوردستانی لە ژێر هەر ناوێک دا بە ئەرکێکی هەنووکەیی و داخوازێکی کۆمەڵانی خەڵک دەزانین و لەو پێناوەدا لە هیچ تێکۆشانێک درێغی ناکەین. ـ هەڵوێستمان لە بەرامبەر ئەو تەشەکولاتە سیاسی و فەرهەنگی و سینفییانەی نێوخۆی وڵات کە بە شێوەی قانوونی کارو تێکۆشانیان هەیە، بە متمانەی خەڵک بەوان و هەروەها بە سەداقەت و شێلگیرییان لە بردنە پێشی مەسەلەی دیموکراسی و مافی نەتەوایەتی دا بەستراوەتەوە. ـ هێزە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئێران بە گشتی وەک برا سەیر دەکەین و تێ دەکۆشین پێوەندیمان لەگەڵیان رۆژ بە رۆژ پتەوتر بکەین. لەو نێوەدا دوو حیزبی گەورەی کوردستانی عێراق: پارتی دێموکراتی کوردستان و یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان جێگایەکی تایبەتییان هەیە. ـ چارەسەری مەسەلەی کورد لە عێراق لە چوارچێوەی سیستمێکی فیدراڵی دا بە دەسکەوتێک بۆ هەموو کورد دەزانین و هیوادارین ببێتە نموونەیەک بۆ چارەسەری مەسەلەی کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستان دا. ئێمە بە دڵەوە پشتیوانی لەو ئەزموونە دەکەین و ئەوەی لە دەستمان دێ بۆ پاراستنی ئەو دەسکەوتە دیموکراتییە تەنەخیی لێ ناکەین. ـ لەگەڵ جۆراوجۆریی هەلومەرجی خەبات لە هەر بەشێکی کوردستان دا پێمان وایە بزووتنەوەی رزگاریخوازانەی نەتەوەی کورد لە بەشە جۆراوجۆرەکان دا خاڵی هاوبەش و ئامانجی هاوبەشی زۆرن و دەکرێ و پێویستە هاوکاری و هاوخەباتییەک لە نێو هەموو بەشەکانی ئەو بزووتنەوەیەدا پێک بێ و ریزە ئامانجێکی درێژخایەن دیاری بکرێ  کە هەموو لایەنەکان پێیان پابەند بن و لە پێناویان دا تێ بکۆشن. بەتایبەتی پێویستە هەلومەرجێک بخوڵقێندرێ کە لە دنیای دەرەوەدا کورد بە یەک زمان قسە بکاو بۆ وەرگرتنی ستاتووی چاوەدێر لە رێکخراوە نێونەتەوەییەکاندا هەوڵ بدرێ. ـ کوردستان یەک وڵاتەو کورد یەک نەتەوەیە، دابەش کراون. بۆیە پێویستە ترس لە تۆمەتی جوداییخوازی بشکێندرێ و نەک هەر زەمینەی فکری بۆ یەک کەوتنەوەی خاک و نەتەوە لە

دواڕۆژدا برەخسێندرێ، بەڵکوو لە باری سیاسی و دیپلۆماسییشەوە کاری بۆ بکرێ و پشتیوانیی بۆ رابکێشرێ. ئێمە لە ناکۆکی و کێشەی نێوان هێزە کوردستانییەکان دا (لە هەر کوێ رووبدا) بێ لایەنین و تەنیا کار کە لەو جۆرە حاڵەتانەدا هەق بە خۆمان دەدەین بیکەین هەوڵدان بۆ لێک نزیک کردنەوەی لایەنەکان و کۆمەک بە چارەسەری گیروگرفتەکانە

. د: هەڵوێست بەرامبەر هێزە سیاسییەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێران:

هەموو ئەو هێزانەی ئۆپۆزیسیۆنی ئێران کە باوەڕیان بە ئازادی و دیموکراسی و مافی نەتەوایەتیی گەلانی ئێران هەیە، بە دۆست و هاوپەیمانی خۆمان دەزانین و بۆ هاوکاری لەگەڵ کردنیان ئامادەین. بە چەشنێکی گشتییش هیچ هێزێکی ئۆپۆزیسیۆنی ئێران بە نەیاری خۆمان نازانین. - رێکخراوە سیاسییەکانی سەر بە گەلانی زۆرلێکراوی ئێران لە خۆمان بە نزیک دەزانین و هەوڵ دەدەین پێوەندیی هاوکاری و هاوخەباتیمان لەگەڵیان پتەوتر بکەین. لەو بارەیەوە ئەندامانی "کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فیدراڵ" وەک هاوپەیمان سەیر دەکەین.

ە: هەڵوێست بەرامبەر دەوڵەتانی دراوسێ:

خەباتی ئێمە رووی لە دیکتاتۆری لە ئێران دایە، هەقی هیچ جۆرە دەستێوەردانێکی کاروباری وڵاتانی دراوسێ بە خۆمان نادەین و باوەڕمان بە پێوندیی دۆستانەو ئاشتیخوازانەی نێوان وڵاتانی دراوسێ هەیە. - پشتیوانیی ئوسوولی لە داخوازە رەواکانی گەلی کورد لە وڵاتانی دراوسێ دا بێ دەستێوەردانی کاروباری نێوخۆیی ئەم وڵاتانە بە هەقی خۆمان دەزانین و ئەمە دژایەتییەکی لەگەڵ پێوەندیی دۆستانەی ئێمەو ئەو وڵاتانە دا نیە، هەروەک رابردووی دەیان ساڵەی پێوەندیيەکانی حیزبی دیموکرات نیشانی داوە. - پێوندی لەگهەڵ دەوڵەتانی دراوسێ بە هیچ جۆر نابێ بە زیانی گەلی کورد لەو وڵاتانە یان دانیشتووانی غەیرە کوردی وڵاتانی دراوسێ تەواو بێ.

و: هەڵوێست بەرامبەر بە دنیای دەرەوە:

رێز لە رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان و رێکخراوە نێونەتەوەییەکانی لایەنگری ئاشتی و ئازادی دەگرین وخۆمان بەرامبەر بە پەیماننامەکانیان لە پێناوی پاراستنی ئاشتی و دادپەروەری و مافی مرۆڤ دا بە پابەند دەزانین. - کۆڕو کۆمەڵە جیهانی و ناوچەییەکانی لایەنگری مافی مرۆڤ بە دۆست و پشتیوانی خۆمان دەزانین و تێ دەکۆشین پێوەندیی پتەوو بەردەواممان لەگەڵیان هەبێ. - ئەنتەرناسیۆنالی سۆسیالیست وەک بنەماڵەی گەورەی خۆمان سەیر دەکەین و هەوڵ دەدەین پلەی ئەندامەتیی حیزب لەو رێکخراوەدا بەرینەسەر. -

حیزب و ڕێکخراوە ئازادیخوازو پێشکەوتووەکان لە هەموو جیهان دا وەک دۆستی خۆمان دەناسین و تێ دەکۆشین پێوندیی بەردەوامان لەگەڵیان هەبێ. - ئێمە لایەنگری گولۆبالیزمێکین کە لەودا بایەخەکانی ئاشتی و ئازادی و دیموکراسی، یەکسانیی نێوان مرۆڤەکان و گەلان، گەشەکردنی پایەدار، پاراستنی ژینگە و موشارەکەتی نیهادەکانی کۆمەڵی مەدەنی وەبەرچاو گیرابن. - بەدروست و تەنانەت بە پێویستیش دەزانین لەگەڵ دەوڵەتانی لایەنگری دیموکراسی بۆ لە دەستدانی سەربەخۆیی سیاسیمان پێوندی دامەزرێنین و بە قازانجی دیموکراسی و دابینکردنی مافی نەتەوایەتی کەڵکی لێ وەرگرین. - لایەنگری ئاشتی و ئازادی و چارەسەری گیروگرفتەکان لە ڕێگای ئاشتی و دیالۆگەوەین. - گەلانی زۆرلێکراو لە هەر کوێ بن بە هاودەردی خۆمان دەزانین و پشتیوانی لە مافە رەواکانیان و یەک لەوان مافی دیاریکردنی چارەنووسی خۆیان بە دەستی خۆیان دەکەین. - لەو شەڕو بەربەرەکانییەدا کە لە نێوان مرۆڤایەتیی پێشکەوتوو لە لایەک و نەیارانی دیموکراسی و پێشکەوتن لە لایەکی دیکە لە ئارادایە، خۆمان لە بەرەی ئازادی و دیموکراسی و پێشکەوتن دا دەبینین و تیرۆریزم لە هەموو شێوەکان دا (کۆن و نوێ و دەوڵەتی و نادەوڵەتی) لە هەر کوێ و بە دەستی هەر کەس و دژی هەر کەس مەحکووم دەکەین.

حیزبی دیموکراتی کوردستان - ئێران

١٣٨٥.٠٩.١٨

٢٠٠٦.١٢.٠٩